

# Pluma de calandreta n°5

février 2014 febrìer de 2014



## Le grelot de Dame Carcas

### Lo Cascarilh de Dòna Carcàs

**A** fin d'animer la Cité en dehors de la période estivale, les « médiévales d'Agost » ne sont plus. Un nouveau RDV a vu le jour les 19 et 20 octobre derniers, permettant l'implication d'autres associations locales. La Cité tout entière s'est transformée en un énorme village médiéval mettant à l'honneur la légende de Dame Carcas, le grelot étant un symbole de fête. C'est ainsi que la Calandreta s'est elle aussi embarquée dans cette nouvelle aventure : à nous capes médiévales et robes de princesse ! Dans la cour de l'école, nous avons accueilli les passants et amis fidèles autour d'un café ou d'un gâteau maison fait par Claire, le temps d'un maquillage ou pour acheter une « tisane des calandrons » ou les herbes de bain de Marie-Aude. Vous pouvez retrouver cet événement sur:

**P**er tal d'animar Ciutat en defòra de l'estivada, las "medievalas d'Agost" son pas mai. Un rendètz-ve novèl nasquèt los 19 e 20 d'octobre passats, permetent l'implicacion d'autras associacions localas. Ciutat tota entièra se mudèt en un vilatjàs medieval tras que bèl, metent a l'onor la legenda de Dòna Carcàs, ambe lo cascarilh coma simbòl de fèsta. Es atal que Calandreta ela tanben s'endralhèt dins aquela aventura novèla : a nosautres manregas medievalas e raubas de princessa ! dins la cort de l'escòla, aculhiguèrem los passejaires e amics fidèls atorn d'un café o d'un pastisson de l'ostal fait per la Clara, lo temps d'un mascaratge o per crompar una "tisana dels calandrons" o las èrbas de banh de la Maria-Aude. Podètz tornar trobar aquel eveniment sus:

[http://www.dailymotion.com/video/x168bi1\\_que-la-fete-fut-belle-ce-week-end-a-la-cite-pour-la-premiere-edition-de-cascarilh-de-dame-carcas\\_people](http://www.dailymotion.com/video/x168bi1_que-la-fete-fut-belle-ce-week-end-a-la-cite-pour-la-premiere-edition-de-cascarilh-de-dame-carcas_people)



## Castanhada à Montredon

### Castanhada a Montredon

**C**haque automne, la fête des châtaignes est de coutume dans les villages et bien sûr dans les Calandretas. Traditionnellement, c'était la dernière fête populaire avant les rigueurs de l'hiver.

C'est dans la salle des fêtes de Montredon que nous avons fait ce 1er temps convivial de l'année. Mais l'hiver était un peu en avance...

Etienne, son ami Alain et Gilbert ont bravé la pluie et le froid afin de griller saucisses et châtaignes ! Merci à eux ainsi qu'à Magali, Anthony et à tous ceux qui ont fait les courses, préparé et rangé la salle, et fait mijoter lentement la grande poêlée de légumes. Les photos parlent d'elles-mêmes : bonne humeur, partage et entraide ont été le fil conducteur de cette soirée.



**A** cada tardor, la festa de las castanhas es costumiera dins los vilatges e plan segur dins las calandretas. Tradicionalment, èra la festa populara darrièra abans las frescuras de l'ivèrn.

Es dins la sala de las fèstas de Montredon que passèrem aquel primièr temps convivial de l'annada. Mas l'ivèrn èra un pauc debonorièr ...

l'Estève, son amic Alan e

lo Gilabèrt se reguithèron contra la pluèja e la fred per tal de grasilhar salciças e castanhas ! los grandmercejam e tanben la Magalia, l'Antòni e totis los que faguèron las crompas, preparèron e recaptèron la sala, e faguèron còire a pichon fòc la granda padenada d'ortalissas. Las fotos parlan d'elas meteissas : borgalitat, partatge e entre-ajuda foguèron lo fial roge d'aquela vesprada.



## Un petit coin chaleureux à la Saint Nicolas

### Un recanton caloros a la Sant-Nicolau

**C**hangement de stratégie pour cette St Nicolas 2013. L'année dernière, nous avons installé notre petite buvette avec crêpes et boissons chaudes sur la place Marcou et avons souffert du vent. Alors cette fois-ci nous avons



décidé de rester à l'école de la Cité. La crêpière à l'abri sous le préau était bien plus efficace et une grosse marmite répandait devant l'école une délicieuse odeur de cannelle et d'agrumes... Près de 100 litres de vin chaud et 15 seaux de pâte à crêpes se sont écoulés ! Un vrai succès grâce à l'organisation irréprochable de Gwendoline. Une idée à garder : les dons de nourriture par les parents les jours précédents ont permis d'ajuster l'approvisionnement selon les besoins sans frais supplémentaires. Merci donc à tous les parents, dont ceux qui sont venus aider sur place. Et un merci tout particulier à Sébastien et à Patrick.

**C**ambiament d'estrategia per aquela Sant Nicolau 2013. L'an passat, aviam installat nòstra pichona beguda ambe pescalhons e begudas caudas sus la plaça Marcon e aviam patit del vent. Alavetz aqueste còp aviam decidit de demorar a l'escòla de Ciutat. La pescalho-nièra a l'abric jol cobèrt èra plan mai eficaça e una ola gròssa esbandissia davant l'escòla une flaira deliciosa de canèla e d'agrumes... gaireben 100 litres de vin caud e 15 ferrats de pasta a pescalhons foguèron agotadas ! una brava capitada de mercé a l'organizacion impecabla de la Gwendolina. Una idèa de gardar : los dons de noiritura per los parents los jorns d'abans permetèron d'ajustar l'aprovisionament als besonhs, sens mai de còstes. Grandmercejam totis los parents, demest los quals los que venguèron ajudar sus plaça. E un mercé mai que mai al Sebastian e al Patric.

mest los quals los que venguèron ajudar sus plaça. E un mercé mai que mai al Sebastian e al Patric.

## Bienvenue à la nouvelle secrétaire !


Nous avons la chance d'accueillir Stéphanie Vaissière et son sourire, depuis novembre 2013. Stéphanie a un Bac pro en secrétariat, elle a déjà une expérience professionnelle dans ce domaine ayant travaillé pour un organisme HLM. Stéphanie a été enthousiasmée par le projet de l'école et de l'association et par la diversité de ses missions, secrétariat, relations humaines, contact avec les enfants. Ravie d'avoir trouvé un emploi si intéressant, Stéphanie s'est aussi sentie très vite intégrée à l'équipe, « j'ai été super bien accueillie, j'ai l'impression d'être là depuis 5 ans » !!!

## Planvenguda a la novèla secretària !

Avèm l'astre d'aculhir Esteveta Vaissiera e son risolet, desempuèi novembre de 2013 ;

Esteveta ten un Bac pro en secretariat, ten ja una experiéncia professionala dins aquel domèni en avent trabalhat per un organisme HLM. Esteveta foguèt estrambordada per lo projècte de l'escòla e de l'associacion e per la diversitat de sas missions, secretariat, relacions umanas, contacte ambe los mainatges.

Ravida d'aver trobat un emplèc tant interessant, Esteveta se sentiguèt tanben plan lèu integrada a la còlha, « foguèri fòrça plan aculhida, m'assembla que fa 5 ans que soi aici ! » !!!



**Son lieu de travail : Bureau dans le préau de l'école de Pech Mary**  
**Ses principales missions : secrétariat, gestion des mails, accueil, soutien logistique à l'équipe pédagogique (animations, sorties), accueil téléphonique.**

**Ses horaires : 8 h 45 -12 h 15, 13 h 45 -17 h 15, lundi mardi jeudi et vendredi comme nos pitchouns**  
**Tél : 04.68.47.34.64 (en cas d'absence du bureau : n'hésitez pas à laisser un message !)**

## Infos...

## Infos...

## Infos...

Le 12 novembre dernier, le matériel de motricité acheté grâce au projet **Babeldoor** de juin dernier a été inauguré : des ballons, cerceaux, plots, un trampoline et un parachute géant.



Lo 12 de novembre passat, lo material de motricitat crompat gràcias al projècte **Babeldoor** de junh passat foguèt inaugurat : balons, cèrcles, plòts, un trampolin e un paracasuda gigant.

Le parachute est un matériel qui permet de faire des activités de motricité, de langage, un travail sur les couleurs, des activités mathématiques et des jeux coopératifs.



Lo paracasuda es un material que permet de far d'activitats de motricitat, de lengatge, un trabalh sus las colors, d'activitats matematicas e de jòcs cooperatius.

-Les journées du bien-être à l'école de la Cité auront lieu cette année pendant le **WE de Pâques**

-Le congrès des Calandretas qui a lieu tous les 2 ans est programmé au **WE de l'ascension à Méjannes-le-Clap** dans le Gard

-La fête de la Nature aura lieu le jeudi 22 et le 23 mai.

-Les réunions pour l'organisation des **20 ans de l'école** ont porté leurs fruits. L'idée d'un grand repas convivial a été retenue afin de rassembler tous les anciens et actuels élèves, parents, salariés, partenaires et amis de la Calandreta. Ce « repas des mille » est en cours d'organisation.

D'autre part, un **Total Festum** aura lieu le 28 juin avec des contes, un marché et des concerts...

- **Las jornadas del bienestar** a l'escòla de Ciutat se tendràn ongan pendent la dimenjada de Pascas.

- **Lo congrès de las Calandretas** que se debana cada 2 ans es programat per la dimenjada de l'Ascension a Mejanas-lo-Clap dins Gard.

- La fèsta de la Natura se debanarà lo dijòus 22 e 23 de mai.

- Los acamps per l'organizacion dels **20 ans de l'escola** foguèron fruchoses. L'idèa d'un grand chapàs convivial foguèt retenguda per remosar totis los elèvas ancians e actuals, parents, salariats, partenaris e amics de la Calandreta. Aquel « Chapàs dels mila » es a s'organizar.

D'autre band, un **Total Festum** se debanarà lo 28 de junh ambe de contes, un mercat e de concerts...

**Entrevistas e redaccion:** Hélène Bibes, Fanny Terrié e Bruno Peyras

**Mesa en pagina:** Sophie Martin

**Fotòs :** Fanny Terrié, Lena Feldmann